# Welkom by Wikipedia,

die **vrye ensiklopedie** wat **deur enigeen verbeter en uitgebrei kan word.**

Maandag, 20 Julie 2020
Hier is tans 91 941 artikels in Afrikaans.

Help ons om ’n Afrikaanse wêreldklas-ensiklopedie te skep.

Inleiding • Hulp • Kontak

Gebruikersportaal • Voorbladartikels • Kategorieë • Stel ’n vraag

## Voorbladartikel


Angola
Zambië
Caprivistrook
Popavalle
Kasane
Zambezi
Kariba meer
Linyanti
Okavango
Tsodilo-heuwels
Zimbabwe
OKAVANGODELTA
Maun
Makgadikgadi (soutpanne)
Boteti
Nam.
Ghanzi
Francistown
Shashe
Selebi-Phikwe
Serowe
Mamuno
Mahalapye
Limpopo
KALAHARI-WOESTYN
Molepolole
GABORONE
Kanye
Tshabong
Suid-Afrika
0 50 100 km
20
25

**Botswana** is ’n landingeslote land in Suider-Afrika. Die land was voorheen die Britse protektoraat Betsjoeanaland binne die Volkebond. Met onafhanklikheid op 30 September 1966 verander die land se naam na Botswana. Sedertdien handhaaf Botswana ’n tradisie van ’n stabiele verteenwoordigende republiek met ’n konsekwente stelsel van ononderbroke demokratiese verkiesings en die beste posisie van Afrika in die wêreldwye korrupsie-indeks sedert sowat 1998. Dit is nou Afrika se oudste deurlopende demokrasie.

Botswana is topografies plat en sowat 70% van sy oppervlakte word deur die Kalahariwoestyn beslaan, terwyl die noordooste deur die Okavangodelta oorheers word. Dit word deur Suid-Afrika in die suide en suidooste, Namibië in die weste en noorde, en Zimbabwe in die noordooste begrens. Die grens met Zambië in die noorde naby Kazungula is swak gedefinieer maar is hoogstens ’n paar honderd meter lank. Volgens ander menings ontmoet die grense van die vier lande Botswana, Namibië, Zambië en Zimbabwe op een enkele punt en sal vervolgens die enigste

## Vind artikels

Wys | Soek

Soekhulp

**Geografie** - **Geologie**
Suid-Afrika • Namibië • Botswana • Eswatini • Lesotho • Mosambiek • Zimbabwe

Afrika • Suider-Afrika • Amerika • Antarktika • Asië • Europa • Oseanië

Rusland • Turkye • Verenigde State van Amerika

Lande • Baaie • Berge • Eilande • Mere • Oseane • Riviere • Woestyne

**Geskiedenis**
Argeologie • Datums • Kulturele geskiedenis • Oorloë • Religieuse geskiedenis • Rewolusies • Vroeë beskawings • Antieke Egipte

**Kultuur**
Akteurs • Argitektuur • Dans • Letterkunde • Mitologie • Griekse mitologie • Mode • Museums • Musiek • Rolprente • Taal • Vermaak

**Natuur**
Bewaringsgebiede • Diere • Plante

**Religie**
Agnostisisme • Baha'i • Boeddhisme • Christendom • Gnostisisme • Hindoeïsme • Islam • Judaïsme •

internasionale vierlandepunt wêreldwyd vorm. Dié moontlike vierlandepunt is egter sonder algemene internasionale erkenning. Hiervan hang ook die aantal buurlande van Botswana af: drie of vier. In die noorde word Botswana deur die smal Namibiese Kaprivistrook van Angola geskei.

Die eerste inwoners van die hedendaagse Botswana was sedert 25 000 v.C. die Boesmans wat vir hul rotstekeninge orals in Suider-Afrika bekend staan en veral jagter-versamelaars was. Die Bantoevolke het sowat 1000 jaar gelede Suider-Afrika binne beweeg en hulle hier as landbouers en veewagters gevestig. Die land se bevolking bestaan veral uit Batswana en hul taal is Setswana, ook bekend as Tswana. Tydens die Wedloop om Afrika het die hedendaagse Botswana in 1885 ’n Britse protektoraat geword, Betsjoeanaland, om te verhoed dat die gebied by die Zuid-Afrikaansche Republiek of Duits-Suidwes-Afrika ingelyf word. Op 30 September 1966 het die land van die Verenigde Koninkryk onafhanklik geword en sy naam na Botswana (“land van die Tswanas”) verander.

*...lees verder*

## In die nuus



- Die legendariese Italiaanse rolprentkomponis **Ennio Morricone** sterf op 91-jarige leeftyd in Rome.
- Byna twee jaar ná die ineenstorting van sy voorgangerbrug word Genua se nuutgeboude Polcevera-viaduk met vragwaens getoets.
- Die burgemeester van Seoel, Park Won-soon, word dood aangetref.
- Die Verenigde State onttrek amptelik uit die Wêreldgesondheidsorganisasie. Die onttrekking sal op 6 Julie 2021 in werking tree.
- Duitsland neem die voorsitterskap van die Europese Unie by Kroasië oor en gelyktydig die voorsitterskap in die Verenigde Nasies se Veiligheidsraad.
- Die Nasionale Volkskongres van die Volksrepubliek China keur 'n wet goed

Mitologie • New Age • Paganisme • Politeïsme • Satanisme • Sikhisme • Zoroastrisme

**Samelewing**
Besigheid • Ekonomie • Politiek • Sport • Vervoer

**Taal**
Kunsmatige taal • Natuurlike taal • Taalfamilies • Skryfstelsels

**Tegnologie**
Elektronika • Fotografie • Inligtingstegnologie • Klanktegnologie • Voertuigtegnologie

**Wetenskap**
Biologie • Chemie • Filosofie • Fisika • Natuurwetenskap • Sielkunde • Sosiologie • Sterrekunde • Wiskunde

Artikelindeks • Kategorieboom • Lyste • Hoe soek ek?

## Wikipedia in ander tale

**Weergawes met meer as 1 000 000 artikels**
Cebuano • Deutsch • English • Español • Français • Italiano • 日本語 • Nederlands • Polski • Português • Русский • Svenska • Winaray • Tiếng Việt • 中文

**Weergawes met meer as 750 000 artikels**
Українська

**Weergawes met meer as 500 000 artikels**
العربية • Català • فارسی • Norsk (bokmål) • Српски / srpski

**Weergawes met meer as 250 000 artikels**
Български • Čeština • Esperanto • Euskara • Suomi • Magyar • Հայերեն • Bahasa Indonesia • 한국어 • Bahasa Melayu • Română • Srpskohrvatski / српскохрватски • Türkçe

waarvolgens die sentrale regering in Beijing 'n verreikende gesag in Hongkong (amptelik 'n spesiale administratiewe streek met 'n eie regering) se uitvoerende mag verkry.

## Het u geweet...

... dat die Franse sneltrein, die TGV, die vinnigste trein ter wêreld is? Die trein bereik gereeld 'n snelheid van 320 km/h, maar het in 'n toetsrit in 1990 'n rekordsnelheid van 515,3 km/h behaal.

... dat 'n Noord-Germaanse of Skandinawiese taal vroeër in Skotland gepraat is? Op die Shetland- en Orkney-eilande en in Caithness op die vasteland is die uitgestorwe Norn gepraat. Nadat die eilande in die vyftiende eeu deur Noorweë aan Skotland terug gegee is, is dit deur Skots vervang.

## Vandag in die geskiedenis

**20 Julie**:

- 1810 – Colombia word onafhanklik van Spanje verklaar.
- 1969 – Die Apollo 11-ruimtetuig **land op die maan** en Neil Armstrong word die eerste mens wat op die maan loop.
- 1987 – Apartheid - Die groep Afrikaanse Suid-Afrikaners wat tydens die Dakar-beraad met die ANC vergader het, word op die Jan Smuts-lughawe in Johannesburg deur die AWB ingewag.
- 1989 – Die Mianmarese menseregte-aktivis Aung San Suu Kyi word deur die regering in huisarres geplaas.
- 2005 – Oorlede: James Doohan, die akteur wat die rol van Scotty in *Star Trek* vertolk het.

## Voorbladbeeld

'n F-15 Eagle monitor die lugruim bokant die Kennedy-ruimtesentrum tydens die lansering van die
Ruimtependeltuig Atlantis op 14 Mei 2010 op

**Weergawes met meer as 100 000 artikels**

Azərbaycanca • Беларуская • Нохчийн • Cymraeg • Dansk • Ελληνικά • Eesti • Galego • עברית • हिन्दी • Hrvatski • ქართული • Қазақша • Latina • Lietuvių • Baso Minangkabau • Македонски • Norsk (nynorsk) • Simple English • Slovenčina • Slovenščina • தமிழ் • ไทย • اردو • O‘zbekcha • Volapük • Bân-lâm-gú

**Weergawes met meer as 50 000 artikels**

Afrikaans • Asturianu • تۆرکجه • Беларуская (тарашкевіца) • বাংলা • Brezhoneg • Bosanski • Gaeilge • Kreyòl ayisyen • Íslenska • Basa Jawa • Кыргызча • Lëtzebuergesch • Latviešu • Malagasy • മലയാളം • मराठी • नेपाल भाषा • Occitan • Piemontèis • شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) • Scots • Shqip • తెలుగు • Тоҷикӣ • Tagalog • Татарча / tatarça • 粵語

**Lys van alle taalweergawes van Wikipedia**

## Susterprojekte

| | |
|---|---|
| **Commons** | Vrye media |
| **Wikiwoordeboek** | Vrye woordeboek |
| **Wikinews** | Vrye nuusbron |
| **Wikisource** | Die vrye biblioteek |
| **Wikibooks** | Vrye boeke |
| **Wikiquote** | Aanhalings |
| **Wikispecies** | Spesie-indeks |
| **Meta-Wiki** | Projekkoördinering |

sending STS-132 na die Internasionale Ruimtestasie.

Indien u die verkeerde datum sien of sjablone opgedateer het, moet u die voorblad verfris (https://af.wikipedia.org/w/index.php?title=Tuisblad&action=purge).

---

Ontsluit van "https://af.wikipedia.org/w/index.php?title=Tuisblad&oldid=1684582"

Die teks is beskikbaar onder die lisensie Creative Commons Erkenning-Insgelyks Deel. Aanvullende voorwaardes kan moontlik ook van toepassing wees. Sien die Algemene Voorwaardes vir meer inligting.